

Tamara Dedić, dipl.oec. - Magistarski rad

Fakultet/Akademija	EKONOMSKI FAKULTET
Tip Rada	Magistarski rad
Kandidat, zvanje	Tamara Dedić, dipl.oec.
Naziv Teme	Utjecaj Novog sporazuma o kapitalu na upravljanje kreditnim rizikom banaka
Rezime/Abstract	<p>Magistarski rad pod naslovom »Utjecaj Novog sporazuma o kapitalu na upravljanje kreditnim rizikom banaka« urađen je na 170 stranica A4 formata, od čega se 159 stranica odnosi na osnovni tekst, 9 stranica na popis korištene literature, te dvije stranice na popis slika, tabela i grafikona. Rad sadrži i priloge koji nisu numerisani. Uz uvod, zaključna razmatranja, popis korištene literature popis slika i tabela, te priloge, strukturu rada čine četiri međusobno povezana dijela u kojima se vrši razrada i verifikacija centralne istraživačke hipoteze i realizuju opšti i operativni ciljevi istraživanja. U popisu korištene literature navode se 147 različita izvora (knjige, publikacije, izvještaji i članci, magistarski radovi i doktorske disertacije, (pod)zakonska regulativa, te brojne Internet stranice). Takođe, u radu je sadržano 16 slika, 33 tabele i 22 grafikona. S razvojem investicionog bankarstva javila se potreba za modifikacijom postojećeg supranacionalnog supervizorskog režima za banke, posebno kroz obuhvatanje novih standarda za upravljanje adekvatnošću kapitala. Za razliku od tradicionalnog, komercijalnog bankarskog poslovanja, snažna ekspanzija investicionog bankarstva utjecala je na širenje spektruma rizikâ sa kojima se banke susreću, ali paralelno s tim i na kreiranje i korištenje instrumenata kojima banke nastoje upravljati rizicima i kontrolisati ih. Predmet istraživanja u radu usmjeren je na komparaciju tradicionalnog upravljanja kreditnim rizikom sa novim načinima transfera kreditnog rizika i njihovim implikacijama na kreditni portfolio banaka, a u skladu sa primjenom Novog sporazma o kapitalu (tj. Bazela II). Stoga se opšti cilj rada odnosi na proučavanje metoda i instrumenata koje banke na razvijenim finansijskim tržištima koriste, u skladu sa principima Bazela II, kako bi unaprijedile upravljanje kreditnim portfolijom i svojom kreditnom izloženošću, a sve u svrhu boljeg kontrolisanja kreditnog rizika, uz formulisanje odgovarajućih preporuka i smjernica za bh banke, koje su takođe od nedavno obavezne na postupnu implementaciju principa Bazela II, te ispitivanje do koje mjere su ti principi implementirani u bh bankarstvu. Ključne riječi: kreditni portfolio, kreditni rizik, proces upravljanja kreditnim rizikom, adekvatnost kapitala, Bazel II, kreditni derivati, globalna finansijska kriza</p>
Datum	22.12.2012
Predsjednik	Dr sc. Izudin Kešetović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Finansije“ (Finansije i finansijska politika), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
Mentor	Dr sc. Emira Kozarević, docent za užu naučnu oblast „Finansije“ (Finansije i finansijska politika), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
Član komisije	Dr sc. Sead Omerhodžić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Finansije“ (Finansije i finansijska politika), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
Član komisije	-
Član komisije	-
Zamjenski član	-
Dodatni detalji i lokacija	22.12.2012. godine u 13,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
Zavrsne Odredbe	Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00-16,00 sati.